



HLB MONT AUDIT d.o.o.
Broj 56-093/2024
Podgorica, 28.05.2024 god.

Na osnovu člana 149 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine, 03/23 od 10.01.2023. godine i 11/23 od 27.01.2023. godine), Zahtjeva za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 71123 od 15.04.2024. godine i Obavještenja o ishodu postupka broj 3509 od 16.05.2024. godine, zaključuje se

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Između:

Naručioca „Luka Bar” AD Bar, ulica Obala 13. jula br. 2, Identifikacioni broj 02002558, koga zastupa Izvršni direktor Ilija Pješčić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača „HLB MONT AUDIT” DOO sa sjedištem u Podgorici, Aerodromska 2/j-23, Identifikacioni broj 02694697, koga zastupa Izvršni direktor Slávko Rakočević (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke „Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja „Luka Bar” AD Bar za 2024. godinu” šifra postupka 71123 od 15.04.2024. godine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: broj 3509 od 16.05.2024. godine.

Ponuda izvršioca: „HLB MONT AUDIT” DOO Podgorica šifra 102408 od 22.04.2024. godine.

Član 1.

Izvršilac se obavezuje da će za potrebe Naručioca izvršiti revizorske usluge, u svemu prema uslovima iz Zahtjeva za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke, u skladu sa Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke i ovim ugovorom, a prema prihvaćenoj ponudi, koja čini sastavni dio ovog ugovora:

- Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja „Luka Bar” AD Bar za 2024. godinu (1 komplet)-jedinичna cijena 4,480.00€, ukupno 4,480.00€.

Član 2.

Ukupna ugovorena cijena bez PDV-a je 4.480.00€.

Vrijednost PDV-a iznosi 940.80€.

Ukupna ugovorena cijena sa PDV-a je 5.420.80€.

Član 3.

Rukovodstvo Naručioca je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MRS/MSFI i ostalom relevantnom zakonskom regulativom, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost rukovodstva obuhvata odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procjena koje su razumne u datim okolnostima.

Član 4.

Naručilac je dužan da Izvršiocu stavi na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvještaje, omogući pristup svim programima i elektronskim zapisima, uključujući štampani materijal i kopije u elektronskom obliku, kao i da pruži informacije o programima i sve informacije potrebne za obavljanje revizije.

Naručilac je dužan da pisanim putem blagovremeno, a najkasnije sedam dana ranije obavijesti Izvršioca o datumima vršenja popisa i da dostavi Izvršiocu sve relevantne odluke o vršenju popisa, te da Izvršiocu omogući prisustvo i kontrolu popisa.

Nedostavljanje potrebne dokumentacije i nemogućnost pristupa podacima koje rezultira u nemogućnosti da Izvršilac prikupi dovoljno adekvatnih dokaza smatra se ograničenjem djelokruga revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Izvršilac će tim povodom obavijestiti pisanim putem Odbor direktora, Revizorski odbor i Izvršnog direktora.

Naručilac je dužan da u radno vrijeme Izvršiocu obezbijedi pristup i korišćenje poslovnih prostorija za obavljanje revizije, kao i da stavi na raspolaganje odgovarajuću opremu i zaposlene.

Naručilac je u obavezi da u pismenoj formi obezbijedi i potvrdi određena uvjerenja data u vezi sa izvršenom revizijom (Izjava rukovodstva).

Član 5.

Izvršilac je dužan da za potrebe Naručioca sačini izvještaj u kome se izražava mišljenje revizora da li finasijski izvještaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finasijski položaj privrednog društva „Luka Bar“ AD sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i rezervama, novčane tokove i napomene uz finasijske izvještaje u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima primjenljivim u Crnoj Gori i Kodeksom profesionalne etike revizora.

Član 6.

Izvršilac se obavezuje da će Naručiocu izvršiti uslugu u skladu sa Ponudom broj 102408 od 22.04.2024. godine.

Izvršilac je obavezan da prisustvuje sjednicama Odbora direktora kada se budu razmatrali i usvajali godišnji finasijski izvještaji, uz prethodnu pismenu blagovremenu najavu od strane Naručioca od najkasnije sedam dana ranije.

Izvršilac se obavezuje da prisustvuje sjednici Skupštine akcionara „Luka Bar“ AD Bar, uz prethodnu pismenu blagovremenu najavu od strane Naručioca od najkasnije 20 dana ranije.

Međunarodni strandardi revizije nalažu da se revizija planira i izvrši na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finasijski izvještaji Naručioca ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrijepljuju iznosi i objelodanjivanja u finasijskim izvještajima Naručioca. Revizija, takode, uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo Naručioca.

Zbog prirode testova i drugih inherentnih ograničenja vezanih za reviziju, zajedno sa inherentnim ograničenjima koja postoje u bilo kom računovodsrvenom sistemu i sistemu internih kontrola, postoji rizik, koji je nemoguće izbjeći, da neke, čak materijalne greške ne budu otkrivene.

Član 7.

Izvršilac se obavezuje da kao povjerljive, čuva sve podatke, činjenice i okolnosti koje je saznao tokom obavljanja revizije („Povjerljivi podaci“), u skladu sa Zakonom o zaštiti neobjavljenih podataka.

Druga lica koja rade i koja su radila kod Izvršioca i kojima su na bilo koji način dostupni povjerljivi podaci, obavezuju se da čuvaju povjerljive podatke. Ova lica povjerljive podatke ne smiju da koriste niti smiju da omoguće njihovo korišćenje trećim licima.

Radna dokumentacija, odnosno kopije dokumenata prikupljenih u toku revizije vlasništvo su Izvršioca, povjerljivog su karaktera i mogu se koristiti samo za potrebe revizije.

Izuzetno, radna dokumentacija, odnosno dokumenti koriste se za potrebe provjere kvaliteta rada Izvršioca, kao i za potrebe javnog nadzora nad revizorima.

Takođe, Izvršilac je dužan da omogući uvid u podatke u slučaju promjene propisa koji regulišu spriječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, u prekrivičnim ili krivičnim postupcima, kao i kada njihovo dostavljanje pisanim putem zatraži sud u krivičnom ili prekršajnom postupku.

Izuzev revizorskog izvještaja i drugih izvještaja, za koje se ugovorene strane dogovore da se mogu javno objelodanjivati trećim licima, pisma, informacije i savjeti, koje Izvršilac obezbijedi Naručiocu za vrijeme obavljanja revizije, povjerljive su prirode. Ukoliko se takve informacije budu koristile od strane trećih lica, bez prethodne saglasnosti Izvršioca, Izvršilac neće snositi posledice po ovom osnovu.

Član 8.

Izvršilac je dužan da Nacrt izvještaja dostavi Naručiocu do 05.04.2025. godine, a Izvještaj revizora do 10.04.2025. godine.

Izvještaj revizora treba da bude dostavljen u vidu jednog (1) originalnog primjerka i tri (3) kopije, na crnogorskom jeziku, u štampanoj i u digitalnoj formi.

Član 9.

Mjesto izvršenja ugovora su kancelarije izvršioca usluge i kancelarije Naručioca u upravnoj zgradi, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar.

Član 10.

Plaćanje će se izvršiti nakon predaje Konačnog izvještaja revizora, virtualno, u roku od 30 dana od dana prijema fakture, na žiro račun Izvršioca.

Naručilac će izvršiti uplatu na žiro račun: 520-10161-50 („Hipotekarna banka“ AD Podgorica).

Član 11.

Ukoliko Naručilac bude sa zakašnjenjem dostavio dokumentaciju ili sa zakašnjenjem organizovao sjednice organa koji razmatraju Nacrt izvještaja revizora onda se Naručilac obavezuje da i revizoru produži vrijeme za izdavanje konačnog izvještaja revizije, u odnosu na datume u javnom pozivu.

Izvršilac neće biti odgovoran za nastalu štetu usled gubitka, oštećenja, troška ili rashoda koji proistekne ili je povezan sa nemarom, prevarnim radnjama, propustima ili pogrešnim i nekompletnim prikazivanjima podataka od strane Naručioca.

U ostalim slučajevima koji nisu obuhvaćenim stavom 2 ovog člana, Izvršilac će biti odgovoran za štetu koja proizilazi iz ugovorene odgovornosti, prema Polisi osiguranja imovine br. ODG005120, sa rokom važenja do 07.02.2025. godine kod Lovćen osiguranja ad Podgorica.

Član 12.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine, 03/23 od 10.01.2023. godine i 11/23 od 27.01.2023. godine).

Član 13.

Ugovor se može raskinuti sporazumom ugovornih strana.

Naručilac može raskinuti Ugovor, u svakom trenutku, ukoliko Izvršilac ne izvršava preuzete ugovorene obaveze. U obavještenju o raskidu Naručilac mora navesti razloge raskida Ugovora, kao i datum kada raskid nastupa.

Član 14.

Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47 od 07.08.2008., 4/11 i 22/17).

Član 15.

Svi sporovi koji bi proistekli iz ovog ugovora rješavaće se prvenstveno sporazumom. Ukoliko se navedeni spor ne rješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 16.

Ugovor je pravnovaljano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika Ugovornih strana i sačinjava se u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržavaju obje Ugovorne strane.

NARUČILAC

„Luka Bar” AD

Izvršni direktor

Ilija Pješčić



IZVRŠILAC

„HLB MONT AUDIT” DOO

Izvršni direktor

Slavko Rakočević

